

CARTA DE LA FIMOC CHARTRE DE LA FIMOC

Introduccion

- La Declaracion Universau deus Drets de l'Òmi
- La Declaracion Internacionau deus Drets deus Pòbles
- La Declaracion Europèa deus Drets deu Mainatge
- La Carta Europèa de las Lengas Minorizadas
- La Convencion de l'UNESCO suu patrimòni immateriau

afirman lo dret a la diferéncia, lo dret de cadun a l'expression dens la soa lenga d'origina deu quau vad lo dret a la comunicacion e a l'informacion dens aquesta lenga. Qu'ei en referéncia ad aquestes drets fundamentaus que la FIMOC enten pausar la soa accion en desvolopar un esperit de tolerància e d'arrespècte de la diferéncia.

Objècte

la FIMOC qu'a per tòca d'estar un organe ajudant a la representacion, au sostien, a la concertacion e a la mutualizacion deus mejans tecnicos e umans deus mèdias, avent causit de promòver e de difusar la lenga e la cultura occitanas. Que participa activament a la reflexion deu sector.

Missions

Que deverà ajudar los professionaus deu sector mèdia dens las lors missions de difusion de la lenga, d'informacion e de comunicacion, en los acompanhar dens las accions qui segueishen.

- Rènder compte de l'actualitat politica, sociala e culturau en Occitània e capvath lo monde.
- Transmèter la lenga occitana en en assegurar l'expression, la comunicacion e l'informacion.
- Crear las condicions d'un usatge verdader de la lenga occitana com lenga de comunicacion tot en desbocar sus ua obertura a las autas lengas e culturas, especiaument las lengas e culturas romanas.
- L'occitan comunicat dens la FIMOC qu'ei lo utilizat dens l'environament geografic e uman suu quau son implantats los divèrs aderents de la Federacion.
- Las informacions que's hènen en occitan. Que's vòlen com la deontologia jornalistica ac comanda, objectivas e contradictòrias.

Engatjaments

- La FIMOC que causeish metòdes de comunicacion actius. La FIMOC que deu aver un ròtle innovador e un esperit d'independéncia. Que tribalarà dens l'interès generau e dens lo de la lenga e de la cultura òc. Pas nat mèdia ne serà favorizat au detriment de l'interès comun.
- La FIMOC que desira que los aderents creen un environament profitable a l'expression dens la lenga occitana. La FIMOC que s'engatja en consequéncia a favorizar la lenga e la cultura e a promòver tota iniciativa dens aqueste sens.
- La FIMOC qu'ei ua federacion qui contribueish a un servici public de hèit, d'informacion e de comunicacion en occitan. Qu'ei independenta de tota organizacion politica, sindicau o religiosa. La FIMOC que desira ua collaboracion efectiva dens la mesa en plaça e lo desvolopament deus sons projectes dab las collectivitats territoriaus, los professionaus e los benevòles.
- La FIMOC que s'inscriu dens l'encastre de la politica de mutualizacion deus mèdias susceptibles d'estar interessats per contienguts en occitan o contienguts en d'autas lengas sus la cultura, l'istòria, la lenga, la geografia de l'espaci occitan.
- La FIMOC e las personas moraus o fisicas associadas, que perpausan ua mesa en sinèrgia e solucions operacionaus, miant a aumentar la produccion e la difusion de la lenga occitana dens un purmèr temps, puish per cas, la produccion a la difusion de programas de divèrsas lengas sus la cultura e la lenga occitanas.

Aquesta carta que defineish los principis comuns a l'ensemble deus signataris amassats dens la FIMOC. Aquestes aderents que s'associan a las diferentas disposicions e que s'engatjan a las arrespectar. Tot adherent navèth, entà estar associat a la Federacion Interregionau deus Mèdias Occitans, que deu balhar lo son acòrd a la presenta carta.

Hèit a Tolosa, lo 30 de març de 2016

Signatura de la Presidente
Fanny LARTIGOT

Signatura de l'Aderent

CHARTRE DE LA FIMOC CARTA DE LA FIMOC

Introduction

- La Déclaration Universelle Des Droits De L'homme,
- La Déclaration Internationale Des Droits Des Peuples
- La Convention Internationale Des Droits De L'enfant
- La Convention Européenne Des Droits De L'homme
- La Charte Européenne Des Langues Minorisées
- La Convention De L'unesco Sur Le Patrimoine Immatériel

Affirment le droit à la différence, le droit de chacun à l'expression dans sa langue d'origine duquel naît le droit à la communication et à l'information dans cette langue.

C'est en référence à ces droits fondamentaux que la FIMOC entend poser son action, en développant un esprit de tolérance et de respect de la différence.

Objet

La FIMOC a pour objet d'être un organe aidant à la représentation, le soutien, la concertation et la mutualisation des moyens techniques et humains des médias, ayant choisis de promouvoir et de diffuser la langue et la culture occitanes. Elle participe activement à la réflexion du secteur.

Missions

Elle devra aider les professionnels du secteur média dans leurs missions de diffusion de la langue, d'information et de communication, en les accompagnant dans les actions suivantes :

- Rendre compte de l'actualité politique, sociale et culturelle en Occitanie et dans le monde.
- Transmettre la langue occitane en en assurant l'expression, la communication et l'information.
- Créer les conditions d'un véritable usage de la langue occitane comme langue de communication tout en débouchant sur une ouverture aux autres langues et cultures, spécialement les langues et cultures romanes.
- L'occitan communiqué dans la FIMOC est celui qui est utilisé dans l'environnement géographique et humain sur lequel sont implantés les divers adhérents de la Fédération.
- Les informations se font en occitan. Elles se veulent, comme la déontologie journalistique le commande, objectives et contradictoires.

Engagements

- La FIMOC choisit des méthodes de communication actives. La FIMOC doit avoir un rôle innovateur et un esprit d'indépendance. Elle travaillera dans l'intérêt général et dans celui de la langue et de la culture occitanes. Aucun média ne sera favorisé au détriment de l'intérêt commun.
- La FIMOC désire que les adhérents créent un environnement profitable à l'expression dans la langue occitane. La FIMOC s'engage en conséquence à favoriser la langue et la culture et à promouvoir toute initiative dans ce sens.
- La FIMOC est une fédération qui contribue à un service public de fait, d'information et de communication en occitan. Elle est indépendante de toute organisation politique, syndicale ou religieuse. La FIMOC désire une collaboration effective dans la mise en place et le développement de ses projets avec les collectivités territoriales, les professionnels et les bénévoles.
- La FIMOC s'inscrit dans le cadre de la politique de mutualisation des médias susceptibles d'être intéressés par des contenus en occitan ou des contenus en d'autres langues sur la culture, l'histoire, la langue, la géographie de l'espace occitan.
- La FIMOC et les personnes morales ou physiques associées, proposent une mise en synergie et des solutions opérationnelles visant à augmenter la production et la diffusion de la langue occitane dans un premier temps, puis, éventuellement, la production et la diffusion de programmes dans diverses langues sur la culture et la langue occitanes.

Cette charte définit les principes communs à l'ensemble des signataires unis dans la FIMOC. Ces adhérents s'associent aux différentes dispositions et s'engagent à les respecter. Tout nouvel adhérent pour être associé à la Fédération, doit donner son accord à la présente charte.

Fait à Toulouse, le 30 mars 2016

Signature de la Présidente
Fanny LARTIGOT

Signature de l'Adhérent